



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2015 KEREITI YA 3 MMETSE: SESOTHO TEKO

MATSHWAO: 40

MATSHWAO

NAKO: HORA E LE 1

POROFENSE _____

SETEREKE _____

SEDIKA _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (didijiti tse 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (mohl.3A) _____

SEFANE _____

LEBITSO _____

BONG (✓)

MOSHEMANE

NGWANANA

LETSATSI LA TSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko ena e na le maqephe a 11 ntle le leqephe le ka hodimo.


Ditaelo ho moithuti:

1. Bala ditaelo le dipotso tsohle ka hloko.
2. Titj here o tla o tataisa ka mesebetsi ya boitokisetso pele o ngola hlahlobo.
3. Araba dipotso kaofela dibakeng kapa diforeiming tseo o di filweng.
4. Tshebetso kaofela e bontshwe bukaneng ya dipotso le foreiming e seng pampiring e ka thoko.
5. Ha o a dumellwa ho sebedisa khalekhuleitara.

Mosebetsi ya boitokisetso


Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.

1. Ke polelopalo efe e tsamaelanang le setshwantsho?



- A $4 + 3$
- B $12 - 4$
- C 3×3
- D 3×4

O arabile potso ka nepo ha o entse sedikadikwe tlhakung e nepahetseng ya D.



- A $4 + 3$
- B $12 - 4$
- C 3×3
- D 3×4

2. Sebetsa palo ena: $125 + 64$ o sebedisa mokgwa ofe kapa ofe wa ho 'qhaqholla'.

O arabile potso ka nepo ha o ngotse 189.

$$\begin{aligned}
 &125 + 64 \\
 &= 100 + 20 + 5 + 60 + 4 \\
 &= 100 + 20 + 60 + 5 + 4 \\
 &= 100 + 80 + 9 \\
 &= 189
 \end{aligned}$$

Teko e qala leqepheng le latelang.

1. Hlophisa 674; 467; 647; 476 ho tloha ho e nyane ho ya ho e kgolo.

_____ , _____ , _____ , _____

2. Balla morao ka bo 100 ho tloha ho 632 ho fihla ho 232.

632; _____; _____; _____; 232

Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng ho tloha ho 3 ho fihla ho 6.

3. Menahanya 147.

A 184

B 248

C 294

D 287

4. Beke e le nngwe e lekana le matsatsi a ...

A 5

B 7

C 2

D 31

5. Atametsa 16 ho leshome (10) le haufi.

A 15

B 20

C 10

D 16

6. Qhaqholla nomoro 621 ka makgolo, mashome le metso.

A $600 + 20 + 6$

B $600 + 20 + 0$

C $600 + 2 + 10$

D $600 + 20 + 1$


7. Atolosa paterone e eketsehang hang.




8. Balla morao ka bo 25.

625; 600; _____; _____; _____


9. Ngola lebitso la ntho e bontshitsweng.



10. Ngola lebitso la sebopeho se bontshitsweng.



11. Thala molahare (semeteri) o le mong sebopehong se ka tlase.




12. Ngola simbolo ya nomoro ya makgolo a mararo le mashome a robong le metso e robedi.

13. Ngola lebitso la nomoro ena: 275

14. Boleng ba dijiti e thalletsweng mola ke bofe?

548 _____

15. Ha bolelele ba letsoho ka leng e le 20 cm, bolelele ba matsoho a mararo kaofela ke bokae?



Bolelele ba matsoho a mararo kaofela ke _____cm.

Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng ho 16 le 17.

16. Boima ba pakana ya ditj hipisi bo ka methwa ka ...

- a. dimilimitara.
- b. digramo.

17. Mothamo wa botlolo o ka methwa ka ...

- a. disentimitara.
- b. dilitara.

18. Mpho o seha kuku dikarolwana tse 9 tse lekanang, ebe o arolela bana ba ba 3 ka ho lekana.


18.1 Ngwana ka mong o fumana dikarolwana tse kae?

Ngwana ka mong o fumana dikarolwana tse lekanang tse _____ ho tse 9.

18.2 Ke palophatlo efe ya kuku eo ngwana ka mong a e fumaneng?

Palophatlo ke _____.

19. Lebenkeleng ho na le dikipa tse 19 tse tala, tse 19 tse bolou le tse 19 tse kgubedu. Ke dikipa tse kae kaofela?




Ke dikipa tse _____ kaofela.

20. Sebetsa:





$$7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

21. Tumi o na le dipanakisi tse 75. O di arola ka dihlopha tse 5 tse lekanang. Sehlopha ka seng se na le dipanakisi tse kae?



Sehlopha ka seng se na le dipanakisi tse _____.

22. Ntj anyana e matha diboloko tse 3 ho ya letsohong le letona le tse 5 ho ya tlase.

						
		Heke 1 	Heke 2 	Heke 3 		

22.1 Ntj anyana e mathetse hekeng efe? Heke _____

22.2 Ntj anyana e mathile diboloko tse kae kaofela? _____

23. Sebetsa palo ena: $158 + 31$

24. Sebetsa palo ena: 786 - 421 o sebedisa mokgwa ofe kapa ofe wa ho 'qhaqholla'.




25. Lekola kerafo o arabe dipotso tse ka tlase:

		Meroho e rekiswang lebenkeleng la Ntombi			
Palo ya meroho e rekisitsweng ka beke	35				
	30				
	25				
	20				
	15				
	10				
	5				
		dihwete	ditamati	mekopu	poone

25.1 Ntombi o rekisitse dihwete tse kae? _____

25.2 Ntombi o rekisitse ditamati tse kae ho feta mekopu? _____

26. Lekola ditshwantsho tse ka tlase le theko ya tsona.

		
R15,00	R10,00	R5,00
manki	selefounu	popi

Theko ya manki, selefounu le popi e tla ba bokae kaofela?

Theko ya tsona kaofela e tla ba R_____.

27. Fetolela ...


27.1 diranta ho disente.

$$R5,00 = \text{_____}c$$


27.2 disente ho diranta.

$$1\ 000c = R\text{_____}$$


28. Sebetsa palo ena: $35 \div 5$



29. Taka manaka watj heng ho bontsha hore nako ke 9:15.



30. Ngola polelo palo bakeng sa metlolo e bontshitsweng molapalong.



KAOFELA: 40

